

PRIMJERI:

5. Osiguravajuća kompanija osigurala je automobil na iznos od 15.000€. Vrijednost automobila iznosi 30.000€, a utvrđena šteta je procijenjena na iznos od 20.000€ i naknada je isplaćena osigurniku (naknada se utvrđuje metodom prvog rizika). U toku istog perioda, osiguravajuća kompanija je primila dodatne odštetne zahtjeve, u iznosu od 20.000 eura, od kojih 60% isplaćuje u toku obračunske godine. Proknjižiti promjene

Osiguravajuća kompanija osigurala je automobil na iznos od 15.000€. Vrijednost automobila iznosi 30.000€, a utvrđena šteta je procijenjena na iznos od 20.000€ i naknada je isplaćena osigurniku (naknada se utvrđuje metodom prvog rizika). U toku istog perioda, osiguravajuća kompanija je primila dodatne odštetne zahtjeve, u iznosu od 20.000 eura, od kojih 60% isplaćuje u toku obračunske godine. Proknjižiti promjene

Troškovi naknade štete	15000	
	Obaveza za štete	15000
Obaveze za štete	15000	
	TR	15000

Troškovi naknade štete	12000	
	Obaveze za štete	12000
Troškovi rezervisanja	8000	
	Rezerva za nastale a neisplacene stete	8000
Obaveze za štete	12000	
	TR	12000

PRIMJERI:

6. Kompanija životnog osiguranja obračunala je i naplatila premiju u iznosu od 2000eura. Troškovi režijskog dodata iznose 200€. Učesće štedne premije u neto premiji iznosi 50%. Kompanija je formirala sledeće rezerve: matematička rezerva (80%) i rezerva za dobit osiguranika (20%). Takođe, u istom periodu plasirano je 500€ u dogoročne plasmane, a dugoročno oročeno u banci 1000€. Kompanija je isplatila režijske troškove i i naplatila kamatu od ranijih plasmana u iznosu od 500€. Proknjižiti.

Kompanija životnog osiguranja obračunala je i naplatila premiju u iznosu od 2000eura. Troškovi režijskog dodata iznose 200€. Učešće štedne premije u neto premiji iznosi 50%. Kompanija je formirala sledeće rezerve: matematička rezerva (80%) i rezerva za dobit osiguranika (20%). Takođe, u istom periodu plasirano je 500€ u dogoročne plasmane, a dugoročno oročeno u banci 1000€. Kompanija je isplatila režijske troškove i i naplatila kamatu od ranijih plasmana u iznosu od 500€. Proknjižiti.

Potraživanje premije osigurana		2000	
	Prihodi od premije		2000
TR		2000	
Troškovi režijskog dodatka		200	
	Potraživanja premije osiguranja		2000
	Obaveze za režijski dodatak		200
Troškovi rezervisanja		900	
	Matematička rezerva		720
	Rezerva za učešće u dobiti		180
Dugoročni plasmani		500	
Dugoročni depoziti		1000	
	TR		1500
Obaveze za režijski dodatak		200	
	TR		200
Potrživanja za kamate		500	
Prihodni od kamata			500
TR		500	
	Potraživanja kamata		500

PRIMJERI:

7. Kompanija neživotnog osiguranja obračunava i naplaćuje premiju u iznosu od 500€. Režijski dodatak čini 20% premije, nezarađena premija 10% premije. U toku iste godine, kompanija isplaćuje režijske troškove i naknadu osiguraniku koji je osigurao stan na 50.000€. Procijenjena vrijednost stana je 60.000€, a šteta 30.000€.

- Kompanija neživotnog osiguranja obračunava i naplaćuje premiju u iznosu od 500€. Režijski dodatak čini 20% premije, nezarađena premija 10% premije. U toku iste godine, kompanija isplaćuje režijske troškove i naknadu osiguraniku koji je osigurao stan na 50.000€. Procijenjena vrijednost stana je 60.000€, a šteta 30.000€.

Potraživanje premije osigurana	500	
Prihodi od premije		500
Žiro račun		
Potraživanja premije	500	500
Troškovi režijskog dodatka	100	
Obaveze za režijski dodatak		100
Troškovi rezervisanja	50	
Rezerva za prenosnu premiju		50
Obaveze za režijski dodatak	100	
TR		100
Troškovi naknade šteta	25000	
Obaveze za štetu	Obaveze za štetu	25000
	25000	
	TR	25000

PRIMJERI:

8. Osiguranik je 10% rizika od požara na svom objektu koji vrijedi 60.000€ zadržao za sebe, a preostalih 90% prenio na osiguravajuću kompaniju i shodno tome platio premiju u iznosu od 1000€. Osiguravajuća kompanija na bazi utvrđenog samopridržaja zaključuje reosiguranje, prenosi 20% rizika i plaća procijenjenu premiju od 200E. Realizacijom osiguranog slučaja, procjenjuje se totalna šteta. Utvrditi naknadu osiguraniku po metodi 1. rizika i proknjižiti sve promjene

Osigurani je 10% rizika od požara na svom objektu koji vrijedi 60.000€ zadržao za sebe, a preostalih 90% prenio na osiguravajuću kompaniju i shodno tome platio premiju u iznosu od 1000€. Osiguravajuća kompanija na bazi utvrđenog samopridržaja zaključuje reosiguranje, prenosi 20% rizika i plaća procijenjenu premiju od 200€. Realizacijom osiguranog slučaja, procjenjuje se totalna šteta. Utvrditi naknadu osiguraniku po metodi 1. rizika i proknjižiti sve promjene

Potraživanja za premiju 1000	
TR	1000
Prihodi od premije 1000	
Potraživanja za premiju 1000	

Troškovi reosiguranja 200	
Obaveze za reosiguranje 200	
Obaveze za reosiguranje	200
TR	200

Troškovi naknade štete	
54000	
Obaveze za nastalu štetu	
54000	
Potraživanja od reosiguranja	
10.800	
Prihodi od reosiguranja	
10.800	

TR	
10800	
Potraživanja od reosiguranja	
10.800	
Obaveze za nastalu štetu	
54000	
TR	
54000	

PRIMJERI:

9. Tri osiguravajuće kompanije zaključuju ugovor o saosiguranju i to A sa učešćem od 20%, B sa učešćem od 30% i C sa učešćem od 50% osiguranog rizika. Osiguranik plaća premiju u iznosu od 7.000€. U istoj godini nastala je totalna šteta u iznosu od 50.000€. Predmet je osiguran na punu vrijednost. Nakanda se isplaćuje osiguraniku . Proknjižiti promjene sa aspekta kompanije C.

Tri osiguravajuće kompanije zaključuju ugovor o saosiguranju i to A sa učešćem od 20%, B sa učešćem od 30% i C sa učešćem od 50% osiguranog rizika. Osiguranik plaća premiju u iznosu od 7.000€. U istoj godini nastala je totalna šteta u iznosu od 50.000€. Predmet je osiguran na punu vrijednost. Nakanda se isplaćuje osiguraniku . Proknjižiti promjene sa aspekta kompanije C.

Potraživanja za premiju saosiguranja	3500	
		Prihodi od saosiguranja 3500
TR	3500	
Potraživanja od saosiguranja	3500	
Troškovi po osnovu saosiguranja	25000	
		Obaveze za nastalu štetu 25000
Obaveze za nastalu štetu	25000	
TR	25000	

PRIMJERI:

10. Tri osiguravajuće kompanije zaključuju ugovor o saosiguranju i to: kompanija A sa učešćem od 10%, B sa učešćem od 30% i C sa učešćem od 60% osiguranog rizika. Osiguranik plaća premiju u iznosu od 2.000€. Kompanija C je reosigurala 20% preuzetog rizika i platila premiju reosiguranja u iznosu 20% naplaćene bruto premije. U istoj godini nastala je totalna šteta u iznosu od 70.000€. Predmet je osiguran na iznos od 80.000€. Nakanda se isplaćuje osiguraniku, a utvrđena je metodom proporcionalne odgovornosti. Proknjižiti promjene sa aspekta kompanije C.

Tri osiguravajuće kompanije zaključuju ugovor o saosiguranju i to: kompanija A sa učešćem od 10%, B sa učešćem od 30% i C sa učešćem od 60% osiguranog rizika. Osiguranik plaća premiju u iznosu od 2.000€. Kompanija C je reosigurala 20% preuzetog rizika i platila premiju reosiguranja u iznosu 20% naplaćene bruto premije. U istoj godini nastala je totalna šteta u iznosu od 70.000€. Predmet je osiguran na iznos od 80.000€. Nakanda se isplaćuje osiguraniku, a utvrđena je metodom proporcionalne odgovornosti. Proknjižiti promjene sa aspekta kompanije C.

Potraživanja za premiju	1200	
	Prihodi od premije	1200
TR	1200	
	Potraživanja za premiju	1200
Troškovi reosiguranja	240	
	Obaveze za reosiguranje	240
Obaveze za reosiguranje	240	
	TR	240
Troškovi nakanada	42000	
	Obaveze za naknade	42.000
Potraživanja za reosiguranje	8400	
	Prihodi od reosiguranja	8400
TR	8.400	
	Potraživanja za reosiguranje	8.400
Obaveze za naknade	42.000	
	TR	42.000

PRIMJERI:

- 11. Preduzeće „A“ prijavilo je štetu po osnovu osiguranja zaliha na iznos od 4.500 € koju je kompanija X rezervisla. Kasnije je: a) Potencijalna situacija 1: Prijavljena šteta je priznata u celini i isplaćena sa TR osiguravajuće organizacije.
b) Potencijalna situacija 2: Prijavljena šteta je delimično priznata i isplaćena u iznosu od 3.900€

Preduzeće „A“ prijavilo je štetu po osnovu osiguranja zaliha na iznos od 4.500 € koju je kompanija X rezervisla. Kasnije je: a) Potencijalna situacija 1: Prijavljena šteta je priznata u celini i isplaćena sa TR osiguravajuće organizacije. b) Potencijalna situacija 2: Prijavljena šteta je delimično priznata i isplaćena u iznosu od 3.900€

Troškovi rezervacija	
	Rezerva za nastale a nelikvidirane štete
	4.500
a) Rezerva za nastale a nelikvidirane štete	4.500
TR	4.500
b) Rezerva za nastale a nelikvidirane štete	4.500
TR	3.900
Prihodi od smanjenja rezervisanih šteta	600

PRIMJERI:

- 12. Preduzeće „Y“ prijavilo je štetu po osnovu osiguranja imovine od požara na iznos od 5.000€. Kompanija X rezervise štetu. Po osnovu procene nastale i prijavljene štete preduzeca „Y“, osiguravajuća kompanija utvrđuje štetu od požara u iznosu od 4.600€ i isplaćuje je u skladu sa svojom procjenom.

Preduzeće „Y“ prijavilo je štetu po osnovu osiguranja imovine od požara na iznos od 5.000€. Kompanija X rezervise štetu. Po osnovu procene nastale i prijavljene štete preduzeca „Y“, osiguravajuća kompanija utvrđuje štetu od požara u iznosu od 4.600€ i isplaćuje je u skladu sa svojom procjenom.

Troškovi rezervacija	5.000	
	Rezerva za nastale a nelikvidirane štete	5.000
Rezerva za nastale a nelikvidirane štete	5.000	
	TR	4.600
	Prihodi od smanjenja rezervisanih šteta	400